

SESOTHO

Dipale tsa **Vula Bula** di ikgethile mme pale ka nngwe e hlaha dipuong tsa Afrika Borwa tsa setso, hape e akantswe ho latela tswelopele ya tlhaho le ditlhoko tse itseng tsa dithuto tsa puo eo.



Buka ya dipale • Sehlopa sa 3 • Dikotara 3 – 4

- | | |
|---|-----------------------------------|
| Pale ya 49 Sopo ya majwe | Pale ya 57 Kokonyana le tsie |
| Pale ya 50 Jo, Monghadi Kgabo! | Pale ya 58 Toropo ya haeso |
| Pale ya 51 Mamelang mmino | Pale ya 59 Mmutla le sekolopata |
| Pale ya 52 Dineo o ya lebenkeleng | Pale ya 60 Ditsomi tsa diphoofolo |
| Pale ya 53 Re baka le nkgono | Pale ya 61 Ditakatso tse tharo |
| Pale ya 54 Tlhodisano ya moya le letsatsi | Pale ya 62 Leino le ke la mang? |
| Pale ya 55 Itokisetse leeto | Pale ya 63 Tau le tweba |
| Pale ya 56 Bosiu polasing | Pale ya 64 Afrika Borwa ya rona |

Dipale tsena di fana ka menyetla e mengata ya ho bala ka sehlopha, ho tataiswa, ho bala ka bobedi le ho bala ka bonngwe hore ba utlwisise medumo le mantswa a sebediswang haholo kapa maano a ho sheba le ho bua. Dipolelo tse bonolo le mantswa a tlwaelihlang a dumella tswelopele ya ho bala. Ditshwantsho tse bohehang, tse hlakileng di etsa hore ba utlwisise ha bonolo.

SESOTHO

Buka ya dipale



Sopo ya majwe



Jo, Monghadi Kgabo!



Mamelang mmino



Dineo o ya lebenkeleng




Re baka le nkgono



Tlhodisano ya moya le letsatsi



Itokisetse leeto



Bosiu polasing



Kokonyana le tsie



Toropo ya haeso



Mmutla le sekolopata



Ditsomi tsa diphoofolo



Ditakatso tse tharo



Leino le ke la mang?



Tau le tweba



Afrika Borwa ya rona

SESOTHO Sehlopha sa

3

Dikotara 3 – 4

Lebitso:

Sehlopha:



PLEASE NOTE

The Sesotho Grade 1, 2 and 3 anthology files are too large to display on our website.

Please contact Molteno Institute for more information, or to order your copies.

Tel: 011 484 6245

E-mail: info@molteno.co.za